

# OSIGURANJE IMOVINE

Banja Luka, 31.10.2014.

# Osiguranje imovine

- Zašto osigurati imovinu?
- Za većinu građana, kuća ili stan su najvrjednija imovina koju imaju.
- Za državne ili javne institucije, to su prostori za njihov rad ili za obavljanje javnih funkcija velikih vrijednosti koji se ne mogu lako zamijeniti drugim.
- Škole, bolnice – zgrade sa jedinstvenom namjenom.

# Osiguranje imovine

- Državna i javna preduzeća
- Velika koncentracija vrijednosti čija funkcionalnost je izuzetno važna za sve građane
- Pošte, telekomi, elektroprivrede, željeznica, aerodromi

# Značaj osiguranja imovine

- Do 01.01.1968. postojalo je obavezno osiguranje sve društvene imovine.
- Praktično do 1991./1992., najveći dio društvene imovine bio je osiguran od požara.
- Nažalost, svijest o osiguranju i navika da se imovina osigura je, čini se, nestala.

# Značaj osiguranja imovine

- Stan od 75 m<sup>2</sup> u Banja Luci
- Cijena m<sup>2</sup> KM 1.800
- Vrijednost tog stana je KM 135.000
- Prosječna plata u Republici Srpskoj KM 825 (8/2014)
- Potrebno je dati plate zarađene tokom 13,6 godina za taj stan

# Značaj osiguranja imovine

- Koliko vas je osiguralo svoj stan/kuću?
- Premija za stan iz primjera mogla bi biti u rasponu od 40 KM do 120 KM, s prosjekom od 80 KM (zavisi od gradnje, lokacije)

# Kantonalna bolnica Bihać



# Značaj osiguranja imovine

- Prvobitna procjena štete – 25 miliona KM
- Bihać: Šteta na bolnici **25 miliona KM**
- Kasnija “konačna” šteta iz medija – **1,3 miliona KM**
- Štab Civilne zaštite Općine Bihać, na posljednjoj sjednici, usvojio je konačni izvještaj o procijenjenim štetama od požara na imovini Kantonalne bolnice "dr. Irfan Ljubijankić" u ukupnom iznosu od preko **1,3 miliona KM.**  
Bolnica nije bila osigurana, za to niko nije odgovarao

# Uzroci šteta na imovini

- Demonstracije

# Predsjedništvo BiH



# Predsjedništvo BiH

- SO preko 33 miliona KM
- Premija ispod 5.000 KM
- Šteta 400.000 KM

# Kanton Sarajevo



# Kanton Sarajevo

- SO 9 miliona KM
- Premija ispod 2.000 KM
- Šteta 600.000 KM

# Opština Centar Sarajevo



# Opština Centar Sarajevo

- SO nešto ispod 14 miliona KM
- Premija ispod 2.000 KM
- Šteta 2,5 – 3 miliona KM

# Uzroci šteta na imovini

- Požar, lom

# Elektroprivreda



# Elektroprivreda



# Elektroprivreda

- Suma osiguranja par milijardi KM
- Prosječna premijska stopa (požar i lom) 1,5%

# Rezultati osiguranja u BiH

Vrsta osiguranja	2013. KM	1990. mio KM (teh. pr.)
Nezgoda	36,53	13,5
Auto kasko	55,86	49,5
Roba u prevozu	5,97	6,6
Požar + ostala imovina	53,08	177
AO	255,05	118,65
Život	99,77	2,2
Ostalo	20,8	9,1
UKUPNO	527,06	377*

\* Ukupna bruto premija Sarajevo osiguranja u 1990. bila je 468 miliona KM, premija BiH procjena 550-600 mio KM

# Prekid poslovanja - šomaž

- Nažalost, i šomaž (prekid poslovanja) može donijeti značajne gubitke, ali se kod nas praktično ne traži osiguranje od tog rizika.
- Šomaž uslijed požara (eksplozije), šomaž uslijed loma

# Prirodne opasnosti u BiH

- Udar groma – osnovni rizik uz požar
- Oluja – osnovni rizik uz požar
- Grad (tuča) – osnovni rizik uz požar
- Poplava – dopunski rizik uz požar
- Klizanje tla/odron zemljišta – dopunski uz požar
- Slijeganje tla - isključeno
- Težina snijega\*/Lavina – dopunski rizik uz požar
- Zemljotres – dodatni uz požar/građ./montažu
- Mraz
- Suša

# Prirodne opasnosti u BiH

- Za potrebe ove prezentacije zadržaćemo se samo na onim prirodnim opasnostima koje mogu oštetiti imovinu poput zgrada i drugih objekata, opreme i zaliha, i to masovno, a ne u pojedinačnim slučajevima

# Prirodne opasnosti u BiH

- Udar groma – pojedinačne štete
- Oluja
- Grad (tuča) – dobar krov bi trebao spriječiti štetu
- Poplava (ali ne i za poljoprivredu)
- Klizanje tla/slijeganje tla/odron zemljišta
- Težina snijega\*/Lavina
- Zemljotres
- Mraz – odnosi se na poljoprivredu
- Suša – odnosi se na poljoprivredu

# Oluja



# Oluja

- Štete od oluje su automatski pokrivenе, као основна опасност, у оквиру поžарне police.
- За разлику од западне Europe, BiH до сада nije imala значајније догађаје.
- Pokriće je na punu sumu osiguranja.

# Oluja

- U portfelju Bosna reosiguranja za posljednjih 14 godina imali smo oko 2.300 šteta od jakog vjetra/oluje
- Prosječna godišnja šteta oko 400.000 KM
- Prosječan iznos štete 2.400 KM

# Poplava



# Poplava

- Poplava, bujica, visoka voda su dopunski rizici uz požarnu policu.
- Velike ekonomске štete od poplava u BiH su se desile 2010. i 2014.
- Pokriće može biti na punu sumu osiguranja – primjenjuje se odredba o podosiguranju, ili
- Na prvi rizik

# Poplava

- U portfelju Bosna reosiguranja za posljednjih 14 godina imali smo oko 300 šteta od poplave
- Prosječna godišnja šteta oko 250.000 KM
- Prosječan iznos štete oko 11.200 KM

# Portfelj Bosna Re poplava

- U portfelju Bosna reosiguranja imamo oko 2.150 rizika kod kojih je pokrivena poplava, s ukupnom sumom osiguranja oko 720 miliona KM.
- S obzirom da se radi o masovnim štetnim događajima, ograničenje naknade štete od strane reosiguranja je oko 10% od ukupne sume. Ne postoji model za poplavu u BiH.

# Klizanje tla/odron zemljišta



# Klizanje tla/odron zemljišta

- Klizanje tla i odronjavanje je dopunski rizik uz požarnu policu.
- Do poplava u maju nisu predstavljali veliki problem
- Pokriće može biti na punu sumu osiguranja – primjenjuje se odredba o podosiguranju, ili
- Na prvi rizik

# Klizanje tla/odron zemljišta

- U portfelju Bosna reosiguranja za posljednjih 14 godina imali smo oko 110 šteta od klizanja i odronjavanja tla
- Prosječna godišnja šteta oko 132.800 KM
- Prosječan iznos štete oko 35.300 KM

# Lavina



# Lavina

- Snježna lavina je dopunski rizik uz požarnu policu.
- Pokriće može biti na punu sumu osiguranja – primjenjuje se odredba o podosiguranju, ili
- Na prvi rizik

# Lavina

- U portfelju Bosna reosiguranja za posljednjih 14 godina imali smo oko 60 šteta od snježnih lavina
- Prosječna godišnja šteta oko 6.600 KM
- Prosječan iznos štete oko 1.540 KM

# Zemljotres



# Zemljotres

- Zemljotres je dopunski rizik uz požarnu policu.
- Osigurava se na sumu osiguranja (uz primjenu odredbi o podosiguranju).


# Portfelj Bosna Re zemljotres

- U portfelju Bosna reosiguranja imamo 1.100 polica koje pokrivaju zemljotres, s ukupnom sumom osiguranja 1,25 milijardi KM.
- S obzirom da se radi o masovnim štetnim događajima, ograničenje naknade štete od strane reosiguranja je iznad 10% od ukupne sume. Prema modelu QuakeRisk 1.1, to je više nego dovoljno.

# Portfelj Bosna Re zemljotres

- Pokriće zemljotresa pokriva požar nakon zemljotresa na istom principu koji podrazumijeva masovne štete.

# Distribucija SO zemljotresa



# Mogući pristup osiguranju Poplava

- Definitivno razdvajanje pokrića za pravne osobe i za fizičke osobe (eventualno mali zanati ili manja preduzeća bi se mogla obuhvatiti uz fizičke osobe)

# Mogući pristup osiguranju Poplava

- Pokriće na prvi rizik
- Uvođenje franšize (učešće osiguranika u šteti) – veliki problem je procjena masovnih šteta, te se na ovaj način otklanjaju manje štete

# Mogući pristup osiguranju Poplava

- Austrija – još od poplava 2002. razmatra mogućnosti osiguranja
- Njemačka – Vlada razmatra mogućnost uvođenja obaveznog osiguranja od prirodnih opasnosti, dok se društva za osiguranje protive, između ostalog jer se plaše još manjeg sudjelovanja vlasti u preventivnim mjerama

# Mogući pristup osiguranju Poplava

- Ujedinjeno Kraljevstvo – Projekat Flood Re nakon par godina zapao u probleme

# Mogući pristup osiguranju Poplava

- Obaveznost pokrića?
- Teško ju je nametnuti, dugo treba da se dođe do iole značajnog postotka pokrivenosti (i po 10 godina i više da bi se došlo do 30% pokrivenosti)
- Bez obaveznosti pokrića nema dovoljnog obima rizika za osiguranje

# Mogući pristup osiguranju Poplava

- Preventivne mjere moraju biti urađene, jer osiguranje ne može i ne treba biti zamjena za to
- Mora se omogućiti omasovljjenje osiguranja
- S tim postaje moguće i samostalno pokriće poplave (i eventualno i klizanje tla)

# Svijest o osiguranju

- Rast SO poplave 31.12.2009./31.12.2010.:  
2,39%
- Rast SO poplave 31.12.2010./31.12.2011.:  
2,14%
- U 2010., tokom cijele godine, u BiH su se dešavale poplave

# Svijest o osiguranju

Godina	Premija u KM
2009.	298.000
2010.	344.500
2011.	335.000
2012.	393.000
2013.	473.000
2013.	Domaćinstva 33.600

**Prema prijavama u portfelj Bosna Re-a**

# Jesu li veliki brojevi zaista veliki?

- Prijedlog je da se u Republici Srpskoj osiguranje nudi na prvi rizik (pokriće od 30.000 KM, nije navedeno ima li franšize) za cijenu od 30 KM.
- Radi se o 588.240 stambenih jedinica.

# Jesu li veliki brojevi zaista veliki?

Premija 30 KM X 588.240 = 17.647.200 KM

Neuporedivo više nego što se danas prikupi  
po osnovu osiguranja poplave.

# Jesu li veliki brojevi zaista veliki?

- Jeste li pomislili kolika je onda suma osiguranja?
- 17.647.200.000 KM

# Jesu li veliki brojevi zaista veliki?

- Niko na svijetu neće pružiti toliko pokriće.
- A i kada bi ga dao, uz potrebu da se oko barem 30-40 miliona KM zadrži, cijena reosiguranja bi bila oko 176 miliona KM.
- Velika premija više ne izgleda velika.

# Šta je moguće uraditi

- Objektivno RS, FBiH, pa i cijela BiH je mala za bilo kakvo ozbiljnije izravnanje rizika.
- Društva iz Srbije su na konferenciji SorS najavila da ih regionalni pristup ne zanima, iako bi on barem dao veću mogućnost apliciranja za podršku iz fondova EU.

# Šta je moguće uraditi

- Nije izgledno da se nešto može uraditi na nivou BiH. Stoga preostaje samo pronaći rješenje unutar RS, odnosno FBiH.
- Čini se da bez obaveznog osiguranja, kojim bi se izbjegla antiselekcija, nikakav model neće zaživjeti.

# Šta je moguće uraditi

- Učešće vlasti u procesu – i prije dolaska do rješenja, ali i kasnije – je neophodno.
- Rješenje nikada neće pokriti cijelokupnu štetu, pokriće na prvi rizik će u stvari dati samo mogućnost dobijanja sredstava za prebrođavanje kriznih trenutaka.
- Pritisak na državne fondove će biti smanjen, ali ne i izbjegnut

# Šta je moguće uraditi

- Formiranje pool-a – mehanizma u kojem bi sudjelovala društva za osiguranje s određenim kapacitetom nošenja rizika.
- 12 društava sa sjedištem u Republici Srpskoj, po npr. 500.000 KM učešća u pool-u po događaju, daju kapacitet od 6.000.000 KM.

# Šta je moguće uraditi

- Pool kupuje reosiguranje prema potrebama i mogućnostima na tržištu, stim da bi pool trebao trebao pribaviti model poplave (ili potresa).
- Za tako nešto neophodno je mapiranje rizika. Idealno bi bilo da se svaka stambena jedinica mapira po GPS koordinatama.

# Šta je moguće uraditi

- Uz neke preliminarne podatke modela bi bilo moguće doći do premije koja ne bi bila arbitrarna poput primjera koji smo ranije dali.

# Šta je moguće uraditi

- Dizajnirati pokriće koje se pruža – limit, franšiza, pokrivene opasnosti (npr. sve štete od vode)

# Šta je moguće uraditi

- Osiguranje do pune sume osiguranja, ukoliko neko to želi preko osiguranja na prvi rizik, moguće je na komercijalnim osnovama, ali vjerovatno i nadalje samo uz požarnu policu.

# Šta je moguće uraditi

- Razraditi pristup rješavanju šteta po ostvarenju događaja – određivanje ko procjenjuje štetu, formiranje timova, pravljenje zajedničke metodologije.

# Šta je moguće uraditi

- Isti pristup i za rizik zemljotresa.

# Šta je moguće uraditi

- U saradnji sa najvećim svjetskim brokerom za reosiguranje i najvećim svjetskim reosiguravačem, Bosna Re će se vrlo brzo obratiti Udruženju društava za osiguranje Republike Srpske sa prijedlogom za pružanje podrške projektu poola društava za osiguranje Republike Srpske

# Kako se rizik može prenijeti?

- Reosiguranjem – odšteta od reosiguranja ograničena
- Na tržištu kapitala (sekjuritizacija) – odšteta ograničena
- Država daje garancije (pokriće) do/preko određenog iznosa – pitanje mogućnosti države

# I za kraj... pitanja i

Hvala na pažnji